

## Lo vin de Bramafam

La région d'Annonay fut longtemps une région viticole.

Cette chanson, de rigueur à tous les banquets de vigneron, fut recueillie ou composée par Auguste Delarbre au début du vingtième siècle.

La terrible épidémie qui est mentionnée est bien sûr le phylloxera.

Le « vin fuschinat » est un vin fabriqué sans raisin. L'absence de règles concernant l'appellation « vin » fut une des causes de la révolte des vigneron de 1907.

Chantem lo vin de Bramafam  
Sus nòstre èr lo plus triomfant  
Lo flatem pas per vantardisa  
Car dau dosil jusc'au bondon  
Vos fa lichar tant òl es bon  
Se bèu quasi per gormandisa  
Vos dònna envèia de chantar  
E vos grisa sens vos fiòlar .

Bons amics, remplissem los veires  
De Bramafam puisqu'òl es bon,  
En amateurs degustem lo  
Tant pis per qui ( bis ) vau pas zò creire.

De las Pialas nos fau chantar  
Lo vin que fai tant rigolar  
Que viu coma juena filhèta  
Per lo moens aussi franc que l'aur  
E que l'òm pòt bèure a plen bòrd,  
Sens redotar lo mau de testa  
Dona mai de jambas e de bras  
E rend galhard si l'òm zò-z es pas.

Bons amics, ramplissem los veires  
De las Pialas puisqu'òl es bon,  
En amateurs degustem lo  
Tant pis per qui ( bis ) vau pas zò creire.

Puisqu' òl i siem, chantarem ben  
Lo petit vin de ves Maret.  
Son doç fumet sent la florèta.  
Petilhint coma un rapiton,  
Qu'es de vrai vin de chaletton.  
Se bèu coma de liconèta  
E laissa per lo lendeman  
L'envèia de'n bèure un autre tant.

Bons amics, ramplissem los veires  
De ves Maret puisqu'òl es bon,  
En amateurs degustem lo  
Tant pis per qui ( bis ) vau pas zò creire.

Chantem los crus de ves La Praa  
De Ripalha e dau Grand Parás  
Que son tots de promeira borra.  
N'obliem pas lo fin Reifiòc  
Lo Chatinèl ni lo Bonluòc  
De vins que l'òm pòt bèure a l'òvra  
E que s'arresta quand-e fau,  
Lo lendeman sens gis de mau.

Bons amics, ramplissem los veires  
De'quelos vins que son si bons,  
En amatur degustem lo  
Tant pis per qui ( bis ) vau pas zò creire.

Gardem nos dau vin fuschinat  
E de tot ce qu'es fabricat,  
Que causa de grand maus de testa .  
Si l'òm ne'n bèu un petit còp,  
Solament qu'un demi quilò,  
L'òm vira coma una omelèta.  
Lo lendeman, de trabalhar,  
A ne'n fau mesme pas parlar.

Bons amics, rincem nòstris veires  
De'quelos vins que son pas bons,  
En amatur rejetem los  
Tant pis per qui ( bis ) vau pas zò creire.

Rendem onur aus vinheirons  
Que son estats assetz eürós  
En combatant daube einergia  
De garantir nòstris vielhs plants  
Contra los eifèts deisolants  
De la terribla eipidemia.  
Adressem lhòr per lo moment  
Un vòte de remerciament

Bons amics, encara una ronda  
A la santet daus vinheirons  
Que nos valan de vins si bons.  
E soetem lhòr ( bis ) que la saison siese  
feconda.

Version d'après R. Cròs de ves Reifiòc.

*dosil, jamba, santet* : influença dau francés. òc = dusil, chamba, santat.  
a l'òvra [owRɔ] = au travail, à l'oeuvre  
òl = pronoms personaus valent per *il, ils, nous*.